

Sepedi

kgato

4



# Pule o tiša mmele

Nomsa Mokoena



**Pule o tliša mmele**  
**Sepedi**  
**kgato 4**

ISBN: 978-1-77981-080-9

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project


Mongwadi: Nomsa Mokoena

Mofetoledi: Vivian Legodi

Moswantšhi: Nicola Smithed

Tlhagišo le Kalo: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatišo ya mathomo 2023



# Pule o tiiša mmele



**Nomsa Mokoena**

Dumelang! Leina la ka ke nna Pule. Ke tlo le botša ka mokgwa woo ke ihlokomelang ka gona,


Mma o re go bohlokwa go hlokomela mebele ya rena.

Tšeo re di jang le tše re di nwang di bohlokwa. Go dula re hlwekile le go išudulla go bohlokwa, Tšeo re di aparang le gore re robala nako e ka kang go bohlokwa le gona!



Ke ja dijo tše dintši tša go phediša go swana le merogo, dienywa, mae, dikoko, motepa, kgogo le hlapi.

Ditšhipisi, dikuku le malekere di bose, mara ga tša swanela meele. Ke dija tšatši le lengwe go kwa monate wa tšona.



Ke dula ke phedile ka go nwa meetse a go hlweka. Papa o mpoditše gore meetse a hlwekiša mmele ka gare.

Ke nwa maswi gape gobane a dira gore meno a tiye. Moratho waka Mojalefa o rata maswi!

Dinwaphori di bose, e fela ga di phediši!

Re swanetše go nwa di galase tše tshela tša meetse ka letšatši.





Mma o re go hlokomela mebele ya rena go dira gore re phele re phedile.

Ka hlapa matsogo ka mehla. Seo se dira gore re se tsene ke ditwatši mmeleng

Ke bala lesome ge ke hlapa. Seo se dira gore ke hlape gabotse.

Ke hlapa gape meno mesong e mengwe le e mengwe le gape bošego pele ke eya go robala.



Ke apara goya ka boemo ba boso.

Marega ke apara masokisi gore maoto a futhumale. Ke apara monyatse hlogong le sekhafo molaleng gore ke futhumale. Ke apara gape le jesi gore mmele waka o futhumale.

Go bohlokwa gore ke seke ka lwala.


Ge e le selemo ke apara diaparo tša go ntira gore ke bethele ke moya, go swana le di shothi, dikhipa le di ramphašane. Ke apara kepise ge ke šireletša letšatši.



Go bo bohlokwa gore ke išudulle tšatši ka  
letšatši gore ke phele ke phedile.

Manthapama a mangwe le a mangwe keya  
ka ntle go kitima le go fofa ka kgati. Seo se  
nthuša gore mmele waka o dule o matlafetše  
le go lekanela.





Ke swanetše go tsoga ka pela ka iri ya boselela ke itukišetše go ya sekolong, ka tima mabone ka iri ya seswai boshego.

Papa o mpoditše gore mmele le monagano o khutša bošego ge re robala.

Go robala bošego ka botlalo go dira gore ke ithute gabotse sekolong.

Bana ba Mphato wa fase ba swanetše go robala di iri tše lesome le tee.







Ke tseba go ke hlokomela. Ke a ikgantšha ka gore ke phedile.

Ke ruta gape Tumelo go ihlokomela.

Ke a tshepa gore o a ihlokomela le wena!



# Ulwazi Lwethu Readers

## Kgato 1

- Namune a Nanana
- E ba bonolo Malebo
- Sebati le Segokgo
- Kamo o rata go penta
- Mollo
- Pokolo
- Lebile o a emaema
- Pula ya Semaka
- Go bala metomo
- Komelelo
- Yuna o gobetše
- Noga!
- Meriri e megolo
- Lerato la Gabo le Roro
- Di ka fofa?
- Bana ba go ba le mohola
- Sopo e bose
- Basetsana ke Badiši
- Yuna o maketše
- Jobe ga a robale
- Ba ka Polaseng
- Tate o tla boa neng?
- Lerato la mafahlana
- Jase e Fetogile

## Kgato 2

- Tsatsa wa šedi
- Go seketša meetse
- Meetse a ka mo le ka mo
- Monyai wa mathaithai
- Šibelane sa Tinyiko
- Roko ya Mebalabala
- Tatso ya dijo tša Tšhivenda
- Bula, Tswalela, Tšweletša
- Dieta tša Phuthi tše diswa
- Folaga ya Venda
- Leseka la gauta
- Sebapadi sa Maemo
- Tšalatšala wa sengangele
- Kakanyo ye botse ya Mmira
- Dimpho
- Bolo e timetše
- Mmtla wa mahlanjana

## Kgato 3

- Sehlare sa Phodišo
- Kwena ya leswena
- Molemi Morweši le dikgabo
- Matwetwe le dithuthupiši
- Bose bja motepa
- Bophelo bja segwagwa
- Motswako o bohlokwa
- Mohlafi wa mogale
- Mothei wa dihlapa
- Ga ke rate merogo
- Ke tše kgolo gona!
- Dipoo di a itefeletša
- Mosetsana wa mabjoko
- Mehuta ya dinamelwa
- Seeta se se botse
- Dinose
- Bašimane ba bohlale
- Go fetoga
- O a hlobaela
- Setswalle sa nnete
- Bolwetši bja mpshikela
- UNomadlakadlaka onesibindi!
- Inkinga engadini kagogo
- Isicathulo esihle
- Iphupho likaSiviwe

## Kgato 4

- Phumo wa lethabo
- Ba bapala
- Molatladi wa Lerato
- Setšo sa baVenda
- Tumo ya ga Moori ya phethagala
- Bolwetši bja dikolobe
- Ntombi o swara lehodu
- Pule o tliša mmele
- Tate molaodi wa serapa sa diphoofole

## Kgato 5

- Go thuša Rakgolo go fola
- Mae a Kgarebong a timela
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Kgaugelo o tseba nako
- Peu ya mehlolo
- Re etela lešoka la diphoofole
- Mehlaro ya Afrika Borwa
- Toro ya Dimpho

**ZENEX**  
FOUNDATION

**MOLTENO**  
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY  
EST. 1974



Ulwazi Lwethu ke projeke ye e tšweletšwago le go hwetša thušo ya mašelang go tšwa go Mokgatlo wa Zenex ka maikemišetšo a go tšweletša dingwalwa tšeo di tlo go šikinya maikutlo a babadi ba maleme a se Afrika. Maikemišetšo a projeke ye ke go ruta le go thekga bana ba mephato ya fase go bala ka kwišišo. Dingwalwa tše di ngwadilwe ka dipolelo tše senyane tša Afrika ka tirišanommogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, le Saide. Methopo ka moka e tšweleditšwe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:  
[ulwazilwethu.org.za](http://ulwazilwethu.org.za)



Creative Commons Attribution-  
NonCommercial-NoDerivatives  
(CC BY-NC-ND) 4.0  
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

